

L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS.

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------|
| A Palma, cada número..... | 0'05 | cén. ^s pta. |
| A domicili. Es trimestre..... | 0'65 | " |
| Un any..... | 2'60 | " |
| Per dotzenes..... | 0'45 | " |
| Núm. atrassats des 2.º tom... 0'06 | " | " |
| Id. id. des 1.º tom... 0'07 | " | " |

SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA.

ADMINISTRACIÓ: CADENA DE CORT, N.º 11.

| | |
|--|-------------|
| Fòra Palma. Dins Mallorca (3 mesos.... | 0'25 |
| (1 any.... | 3'25 |
| Dins Espanya. (3 mesos.... | 1'00 |
| (1 any.... | 3'50 |
| A Ultramar y s'Estrangè.... (3 mesos.... | 1'50 |
| (1 any.... | 5'00 |

¡NO HEY HA VIRTUT!**II.**

A la fi, sacerdot y penitents' aturaren su-devant un' entrada d' aquelles que, per lo modestes y estretones, semblan tot seguit vivenda de gent pòbre y menesterosa.

—Es un pòch amunt, (digué es sacerdot amb tò d' advertència, però no demostrant amb aquestes paraules peresa d' esperit.)

—Jó no me cans, (afegí es penitent amb un' expressiva mirada de valor.)

—Oh, virtut! ¡qu'ets d' hermosa per tothòm! (esclamá es sacerdot, còm aquell que deixa sortí de son pit un raitx de dols espay.)

Pujaren uns quants escalons més y sentiren devallá una partida de personnes que cridavan y reyan; aviat se toparen amb joves desfressades que duyan careta y que, alegres y contentes, anavan à un ball, ensayant per s' escala ses bromes y desvèri qu' havían de mòure.

—Còses del mon! (esclamá es sacerdot à s' oreya des penitent.)

—Aquests dos ja saben ahont van! (murmuraren ses màscares tayant un sayo d' aquells més esgarrats.)

—Quin contrast! (digué es penitent no deixant may es sacerdot que pujava fent grans alèns y un pòch cansadet.)

—Sí, fiy méu, (contestá es sacerdot aturantsé per prendre repòs;) tothòm se deverteix, sòls que nòtiros cercám sa virtut p' es nòstros plàrs, mentres que aqueixa gent cerca un moment de gòig per després plorá llàgrimes de sanch. ¡Ah! ¡quina diferència de diversions! ¡que molt més no val es fé bé que cerca es mal!

Pujaren y pujaren; aquella escala semblava infinita; sacerdot y penitent no porian pús; à cada replà apar qu' un y altre prenguessen valor; els seus alens tornavan espessos, pesats; però una fòrça estranya los feia puja cap amunt, los empeñia envers d' una casa qui sab sa més alta del mon.

—Encara no arribám? (gosá di es

penitent cansat à n' es pareixe que no poria obrí sa boca per faltarli ayre y descans.)

—Oh! fiy méu, (digué es sacerdot donant à son company;) no cerquis sa virtut p' es baixos del mon, sa virtut sura per demunt; puis no es virtut sa riquesa, ni es virtut essè nobles no més de nòm. Sa virtut més brillant es aquella qu' es conserva à dins sa misèria, no aquella que neix à dins palaus de marbre y que se sustenta de vana ostentació; virtut y riquesa son paraules vanes, es lo mateix qu' à un dia esplèndit amb un sol qu' enlluerna, sortí sa lluna per doná més claró à la terra.

Arribáren en nòm de Deu. Un y altre no porian tirà alè, un y altre reposaren breus instants antes de tocá à sa pòrta de sa bona familia. Sentiren remors de pregaries; esperaren qu' haguessen acabat aquella oració que sentian.

Es sacerdot tocá à sa pòrta resplandint es rendu per tota s' escala d' una manera dolsa y compassada. Sa pòrta estava empésa; cedí tota tranquila, entrant es sacerdot amb certa franquesa, fiya d' un caràcte ubèrt y honrat. Es penitent entrá à derrera, li semblava sòmit aquella estraña y original visita; passá més envant; els seus uys y es seu enteniment quedaren foschs sens' un' espira de llum.

—Jesús! (cridá tot lòco, cayguent en terra tan llach còm fou.)

Una saleta blanca còm la néu, una véya baldada y muda, una dòna que brodava; dos infants que dormíau ajo-pits à sa séua falda; una tauleta de nogué, à demunt una Puríssima de pedra y una cadenella de bròu; pe ses parets un quadro de La Sanch; y penjat à un clau un llum de cruyes qu' amb sa séua claró illuminava aquest pòbre y miserable retaule.

Hey hagué un moment d' ansiedad suprema; se despertaren els dos infants; sa véya baldada s' axecá de sa cadira deixant sortí de sa séua boca un crit no sé si de llament ó de sorpresa; sa dòna que brodava restà muda; s' axecá també, quedant dreta y gelada còm estàtua de marbre. Es sacerdot no comprenia aque-

lla escena; demaná, suplicá amb sos uys que li diguessen aquells espants lo que significavan y lo que volian di. Ningú li respongué. Sa vejeta baldada era s'única que feia grans manades, però es sacerdot no l' entenia, puis no deya una paraula y no esplicava amb sos seus esforços una confusió de tal esglay. Un infant corregué envers es penitent, li descubrí sa cara que la tenia girada en terra, li prengué un mocadó de fina batista y l' entregá à sa mareta diguent:

—Un pòch d' aygo per aquest homó!

Sa mare li prengué es mocadó, y, à n' es moment qu' el tuyá, va veure à un cap un' hermosa cifra, y à demunt una corona comptal. Es mocadó li caygué en terra, quedá esglayada; no pogué di un mot. Aquella escena se feia cada pich més insostenible; era precis llum; una paraula que desfés aquell dolorós mistèri. Es sacerdot se revestí de coratge demandant amb veu tranquila, però axí mateix enèrgica:

—Per que tal esglay? ¿que vòl di tot axò?

No li respongueren. Sa véya baldada avansá moguda per fòrça sobrehumana, s'ajoneyá à devòra es penitent y digué dues paraules, no més que dues:

—Fiy méu!

Es sacerdot comprengué à la fi aquella delirant situació; axecá sa véya d' en terra y dirigintsé à sa dòna, que seguia dreta sense alená, li digué:

—Aquest homo qu' are no té vida, ni pensament, es es seu marit, no es ve?

Sa dòna aquella, féu un signe afirmatiu.

—Si li tornava un homo de bé, (segui diguent es sacerdot,) rebria altre vegada aquest homo còm à bon marit?

Aquella dòna no contestá, però en camvi sa vejeta baldada féu un signe d' afirmació y pegá un crit tan fort que per llarga estona resplandí per s' escala xordant els infants y es mateix sacerdot.

—¿Vostè es sa mare? (demaná es sacerdot dirigintsé à sa vejeta.)

Sa vejeta respongué amb llàgrimes, puis no poria amb sa boca; aferrá p' es coll à n' aquella dòna que no's movia, la besá fòrtament fins havé obtengut

una respòsta de pietat y de misericòrdia.

Es sacerdot plè de content y d'alegria, no sabent que fé, ni que dí; s'ajoneyá à devòra es penitent, li prengué es pols, li escoltá es bats de son còr y casi plorant, esclamá lòco de satisfacció:

—¡Es fret còm à gèl! ¡però es viu! bat es seu còr tot dols y tranquil; joh! ja no es es mateix; es penediment l'ha fét homo de bé; siau joh, familia honrada y virtuosa! es conhòrt d'aquest pòbre homo; no li retregueu jamay sa séua vida; Deu l'hey ha perdonat tot, sòls falta que sa séua espòsa, qu'els seus infants, que sa séua mareta el perdonin; de lo altre jjò en respònch!

Acabat axò, vengué una d'aquelles escenes que sa ploma jamega no més referint, una d'aquelles emocions que umplan els uys d' llàgrimes, que son impossibles de narrar; puis no se contan, se sènten no més.

Infants y espòsa y mare, caygueren en terra près de febrosa ansietat. Axe- caren es penitent; l'aferraren p'es coll; besades no sé quantes, crits de dolor no acabavan; abràs sòls un, puis sa mareta no deixá que s'hi acostassen ni espòsa, ni infants. Es penitent no torná à la vida, restava fret y sense intel·ligència; es seus uys acluchs; es semblant mort, sa pell blanquissima, ses mans morades; pareixà aquell homo criatura qu'havia donat son úlim alè d'existència. Fou axecat d'en terra y recolsat à n'es brassos d'es sacerdot caminà amb violència puis no veia rès, ni sentia rès; fou ajagut à demunt un pòbre catre y allá quedá inmóvil, sense doná senyal d'intel·ligència. Es sacerdot comprengué qu'allò no seria altre cosa més qu'un fort desmay que sa quietut y es repòs el despertarian. Es sacerdot prometé torná à n'aquella bona casa l'endemà demati per coneixe sa milloransa d'es malalt y al mateix temps encarregá sa prudència y es bon amor.

Aquella nit ningú dormí; ningú, llevat es penitent que dormia un somit llarch y profund. Sa claró des dia sorprengué una espòsa que vetlava y una mareta que no poria aguantá pís per sentí sa veu des seu fiy. Es penitent obrí els uys à sa llum d'es sol, pegá un'uyada entre-vòlt seu y murmurá plè de corcor y tristesa:

—¡Oh! quin somit més terrible. ¡Deu méu!

Mare y espòsa y infants s'abocaren à demunt ell y amb paraules atropellades digueren à la una:

—No, no es somit; mira, som nòltros que t'estam à devòra; miramós, ¡som nòltros!

Aquell homonet s'axecá des llit di- buixantsé à n'es seu semblant desconfiança de si mateix; li pareixà mentida; no heu poria creure; mirá fitso à sa séua espòsa, à sa mare, els infants; se creya torná lòco; no poria parlá; fins qu'els

plòrs y ses llàgrimes li féren veure clarament sa situació en qu'es trobava.

—¿Ahont som, Deu méu? (cridá delirant es pòbre penitent, mentres que abrassava sa séua bona espòsa.)

—Ets à ca-téua; no temis mon marit; (digué sa muller plorant també y animantlo.)

Es penitent fugia d'aquella casa, no poria entendre tal mistèri, torná vermej de vergoña pensant si fós una veritat tal alegria; més sa pòbre mareta l'aferrá p'es coll fortament y cridá amb veu forada, però alta:

—¡Fiy méu! ¡fiy méu!

—Oh! ¡mare méua! (esclamá es penitent mentres quèya de joneyons en terra, besant els pèus de sa pòbre vejeta.)

Mare, espòsa, infants y penitent; arreplegats; plorant, cridant, jamegant, formaren un grup es més patètic que sa méua ploma no pòt descriure per lo tèndre y difícil.

Encara no havia passat s'esglay quant arribá es sacerdot duguent un papé amb sa mà; tots callaren, es penitent se descubrí amb respecte y digué:

—Si vé per fer almoyna à una família desamparada, ha de sèbre que jò som es pare que trabayarà per sa séua subsistència; per lo demés, es méu agrahiment serà etèrn per haverme tuyt à n'aquesta casa à un' hora tan oportuna y al mateix temps tan crítica.

—Vench à durlí, no una almoyna, (digué es sacerdot fent sa mitja,) sinó un nombrament d'un càrrec que li darà honra y profit. Voldrà que l'acceptás, puis no fà rès sa noblesa si.....

—L'accept gustós. No puch refuá rès d'una criatura còm vostè.

—¿Vòl aquest càrrec per un'altra província?

—Per que?

—Perque à vegades una persona que perteneix à sa noblesa no se vòl rebaxá a certes còses; perque tothom xèrra, perque hey ba ignorants de mala lley.

—¡Ah! no hey ba humiliació per mí si vostè m' ho aconseya; ¿xerraran? ¿de que? ¿no me digué que ja era honrat, que poria axecá es front amb orgull à devant el mon?

—¡Oh! fiy méu: el mon no som jò.

Es penitent va resoldre fugí de sa séua patria, bastá qu'es sacerdot l'hey aconseyás, se despediren tots dos; y es sacerdot antes de partí li digué à s'oreya:

—¿Creu, ara, amb sa virtut? es que vostè no veya qui tenia à dins ca-séua, à vegades lo que cercam lluñy y lo derré que miram es à dins ca-nòstra; jja ho veu! vostè s'hom més abominable y perdut, duptava d'un'espòsa virtuosa y model de caritat; no torni dí pus may més ¡no hey ha virtut! qu'axò es parau-la de sauvatges, no d'homos que viuen à dins sa religió cristiana.

† F. G.

CARTA ESCEPCIONAL.

(À MON BENVOLGUT AMICH MATEU A. OBRADOR.)

Bé me murmuran—y me critican
Y tonto 'm creuen—y flochs me pòsan
Y en dirme ximple—riuen y gèsan
Mentres mas faltas—en tant publican.

Mes ¿còm respòndre?—¿Que vaitx à fé?
Si de les séues—no se temeren?
Tantes m' en digan—sòls que no 'm feren
Que se m' en dona—si 'm fan ue.

Si me comandan—sempre 'm reprènen
Sempre amb impèri—més òdi 'm còbran
Y en que jò tenga—rahons que 'm sòbran
Si vuy respòndre—per bòix me prènen.

Y més m' insultan—fins qu'es veu bé
Què s'enseñansa—no conequerèn:
Més que me 'n digan—sòls que no 'm feren
Que se me 'n dona—si 'm fan ue.

Y els que no 'm pòden—sé competència
Perque més baixos—que no jò's vénen
Y en tant gojosos—lliures se creuen
Per apurarsé—la paciència.

Dijen encara—(còm que no heu sé)
Que censuram—sòls gòix esperan?
Tantes me 'n tiran—mentres no 'm feren
Que se me 'n dona—si 'm fan ue.

Sí 's ma estimada—ja 'm desprecia
Y amb altre jove—té l'esperansa
Ja no 's recorda—de m'añoransa
Ja sofri 'm deixa—dins l'agonia.

Y encara à voltes—amb mon guerré
Sayos me tayan—que lòco 'm vénen?
Tantes me 'n digan—sòls que no 'm feren
Que se me 'n dona—si 'm fan ue.

Y aquelles joves—bònes modistes
Que tonto 'm creuen—perque en escriure
Ningura dòna—puch deixá lliure
Y amb major ansia—cerch fé conquistes.

A més de pèdre—ploma y tinté
Que mud de lluna—tant sòls esperan?
Moltes me 'n tiran—més còm no 'm feren
Que se me 'n dona—si 'm fan ue.

Més camarada—per no cansarte
Tan sòls vuy dirte—qu'ara à n'el dia
Per més que fassis—ninguna vía
De la censura—podrà lliurarte.

Sempre 't murmuran—y axò el mon té
Més deixeu corre—no 't desesperan
Qu'en que mos tiran—mentres no 'ns feren
Pòch ha d'essermós—si 'ns fan ue.

JUAN MESTRE Y MESTRE.

UNA SOCIETAT MÉS.

S'altre dia, estant repassant un munt de cartes, que feya estona gordava, à fi de ses més véyes tirarlès à n'es foch, me vaitx topá amb una, que per lo original, mereix no tant sòls gordarle, sinó darle à s'estampa; però vat-aquí que me tròb amb un gròs inconvenient, y es s'elegí es periòdich que le publich; y després de molt de pensá, vaitx recor-

darmè des setmanari L'IGNORANCIA, y còm bòn ignorant vaitx resòldre durley.

Sa carta diu axí:

Estimat amich: Rebuda sa téua, fetxa del passat, en la que'm demanes noticies d'aquesta vila; vaitx à complauerté amb la present.

Ahí, còm à més fresh, se varen reuni varios joves fadrins à cas Notari, amb s'objècte de que quedás constituhida una nòva societat de Socors Mútuos, y li posáren per nom *Sociedad Anti-rival Sograri*, cuyo reglament te pòs à continuació, suprimint varios articles que son de poch interés, per si hey vòls perteneixe!

ARTICLE 1.^{er} Se constitueix una societat baix des títol de *Anti-rival Sograri*.

ART. 2. S'objècte d'aquesta societat es defensá als séus sòcis d'els atachs d'els que los vulgan robá s'atlòta; y als casats, de ses fúries de ses séues sògres.

ART. 5. Podrán essè sòcis d'aquesta societat tots els fadrins que festetjan y tengan rivals, y tots els casats que tengan sa sògra cremadora.

ART. 6. Están escluits els que no festetjan, els que no tengan rivals, els que sian casats sense sògra y els viudos que no'n tengan més qu'una.

ART. 7. Els que vulgan essè sòcis, quant se presentaran à fersè inscriure deurán manifestá qui son els séus rivals ó sògres.

ART. 10. Cada sòci deurá contribuhi amb dos cèntims de pesseta anuals pes sostentiment de sa societat.

ART. 11. Es fondos que se recaudarán servirán per comprá graneres véyes per serví d'armes à sa companyia de que tratará s'article 21.

ART. 21. Se nombrará una companyia compòsta de catorze soldats, un cabo, un sargent y un capitá.

ART. 22. Dita companyia podrà dividir-sè per grups nombrant al efecte un cabo per cada grup sempre que ses circumstancies heu permètian.

ART. 23. Sa companyia usará uniforme compòst d'una corasa d'acé, uns calsons de *regilla* de fil de ferro y un *casquete* de llautó, tot forrat de tela de sach.

ART. 24. Ses insignies que durán es jefes serán: es capitá dos galons de pauma y dues graneres amb aquesta forma X

Es sargent dues graneres amb aquesta =

Y es cabo una sola granera —

ART. 25. Totes ses insignies serán pintades amb aumángara, ménos es galons des capitá que serán de pauma.

ART. 29. Es capitá deurá enseñá à sa séua companyia de fé emboscades per derrera cantons, guerrilles y tot lo que sia convenient à n'es séu pareixe per sorprendre els rivals.

ART. 30. Des seno d'aquesta com-

pañía se nombrarán varies comisions per estodiá es mèdis més convenients per separá ses sògres des séus gènres y en cas de que no s'en trop cap s'usarán es mateixos que contra es rivals.

ART. 40. Si algun sòci se presenta còm à rival d'un altre sòci, serà espulsat irremisiblement de sa societat.

Segons m'he informat, aquesta societat ja conta amb un número considerable de sòcis. Demà tendrà sa primera reunio per nombrá President, Secretari y sa companyia de campana.

Un altre dia te diré còm marxa aquesta societat y quants de rivals y sògres han duyt à bon camí.

Jò, còm tú saps que tench interés en perteneixe à totes ses societats d'aquesta forana vila, pens inscriurerem còm à sòci, puis estich amb ses condicions que se requereixen per esserhó.

Memòries à n'es companeros de sa vòstra societat (a) *Bugaderia*, y tú dispondes téu amich fins un altre dia.—Paco.

*** 14 Jané 1864.

En cartes posteriós qu'he trobades me dona conta des número de rivals y sògres qu'aquesta societat havia pogut arretglá, y cuyo número pòs à continuació:

Durant es mes de Febré de 1883, fé separá 12 rivals y fé amansá 6 sògres.

Durant es Mars y Abril, 53 rivals y 10 sògres.

Id. es Maix, 1 rival.

Id. es Juñy, 4 sògres.

Id. es Juriòl, Agost y Setembre, 9 rivals y 7 sògres.

Els altres mesos no he trobat cap carta que'n parlás.

A mí me pareix que si à n'aquesta capital qualcú se passás pe sa *mollera* imitá es jovensans d'aquella vila, treurían milló resultat qu'es nòstros veynats de dit poble.

Si per casualitat trobás alguna carta per l'estil d'aquesta, vos promèt també publicarle.

P.F.

LOS CINCH MISTERIS PRINCIPALS

DE LA

PASSIÓ DE JESU-CRIST.

Dins l'Hòrt de Getzemaní
Amb un doló sens igual
Una agonía mortal
Cristo per nòltros sufri.

Per uns botxins inhumans
Fonch crùelment assotat;
Aquell Deu tot caritat
Per redimí els séus germans.

Aquell cap tant preciós
Amb una gran cruidat,
Fonch d'espines coronat.
¡¡Martiri el més horrorós!!

Carregat amb dura creu
Munta Jesús al suplici;
Fá per l'hòmo el sacrifici
De morí, per lo qu'ell deu.

¡¡Veure un Deu tot caritat
Mòrt en la creu per amó
De s'hòmo! ¡¡Y no estírmarló!!
¿No trobau qu'es ser ingrati?

MESTRE GRINOS.

XEREMIADES.

Hem rebut sa visita d'un nou company titulat *El Bombo*. Ley tornám y li desitjám molts aïns de vida y bona música perque representi bé es séu papé.

Es séu comensament mereix sa nòstra modesta aprobació.

En es carré de la Marina hem vist un nou monument axecat à la sordinà à Dòna Aygo Pública el dia 17 del presents mes y any. Està situat de mòdo y de manera que serà es primé que cridarà s'atenció de qualsevol forasté qu'entrins Palma. Francament, si hem de dí lo qu'hey trobam amb sa nòstra ignorància, no podém ménos de notá s'influència que dona à s'Art s'abundancia de sa feyna funerària que ténen els escultòs. Avesats à fé Panteons p'es Cementèri, es dia qu'han de fé una font fan un *Panteon* ó còm deya aquell un *Pantano*. Y à propòsit, còls: fàcil serà que baix d'aquest nou Panteon si constitubesca un vertadé Pantano.

Ara esperam veure sa cucuya que li posarán. Si fós una creu, axí còm se acostuma à ses entrades de població, estaría del tot en caràcte.

Ja que parlám d'aquesta señora Dona Aygo, heu de sèbre qu'ahí va enviá es séu engiñé Don Temps de Ploure à n'el qual li va deixá aquell nivell preciós que té perque vengués à ecsaminá es nou empedregat d'es carré de Sant Miquèl tan hermos y tan ben fét; però aquest engiñé heu ha trobat que dí.

Primerament ha trobat que no havian d'havè desfèta aquella bona combinació de rasants y contrarasants que feyan que s'aygo s'en anás p'els carrerons veynats. En segon lloch ha trobat que maldement demunt es papé fassa hermos es veure una sola rasant; demunt es carré resulta que té tan poch ròst que s'aygo no heu corre. Y tercerament que es una llàstima qu'haventsè gastat tant per no tení fanch resulti ara que per causa d'aquest poch ròst, se n'hi fassa

més sense contá es bassiòt llarch y notable que quedarà al mitx del carré per havè adoptat un sistema de síquia y fóra acéras, en lloch d' havè conservat ses acéras y fé bombat s' empedregat del mitx.

Axò diuen que diu á tothom qui'n passa Don Temps de Ploure engiñé de Dona Aygo Pluvial.

**

Una corona p' els conradós de la viña de Deu qu' havent sabut qu' havían nades males herbes per dins els sementés de San Llatze nou, hey anáren aquesta setmana passada à metjancá à arreu y à torná la vida y la verdó à n' aquell sembrat. Axí mos agrada. Qu' allá ahont sa gent descreyent escampa mala llevó, no hey fait qui la arranch y la mat de tot-duna qu' es nada, à fi de fé obrí els uys à sa gent senzilla que tot s' ho creu y sápiga ahont está es bé y es mal per gordarsen.

**

Se passetjan per Ciutat una partida de cavallés d' industria que còm que perteneixquin à una Societat secreta ben organisada. Ara es un que amenassa amb un plet à un homo de bé que per que no entén de lleys té pò à la justicia y per no aná de tribunals consent à amollá uns quants duros à n' aquell desconegut. Ara es un altre que suposa suscripcions per trèure infants d' es servici y embaixa ses pòbres mares amb excuses de qu' hey ha una Societat que s' en cuya d' axò y los trèu doblés de sa butxaca per vía de suscripció. Ara es un altre que demana atrassos de censals amb papés bañats que pareixen sèchs y bòns à sa persona pòch intelligent que los mira. Ara... en fin n' hi ha de tantes castes de fets d' aquest gènero parescut à s'estafa que ja estàm cansats de sentirnè contá cada dia. A Mallorca per aná bé hem de comensá à prendre s' estil de Barcelona y d' altres terres, de posá finestreta à sa pòrta de sa casa y no obrí qu' un no conèga y sápiga qui es que tòca.

**

Feym à sèbre à n' els qui no hey venuen molt en vení s' horabaixa, que vajan alèrtà à una paret nova qu' han feta à Sa Glorieta tapant s' entrada que mirava à n' es Moll y que tan ben posada estava p' els qui venguent d' aquesta part s' en anavan à sèure dins aquest jardinet. Ara, si hey volen entrá, han d' aná à voltá, ó per devant sa Costa de la Sèu, pujant y devallant s' entén, ó per devant es Born, arrambadets per aquella balustrada de terra de jarré cuyta; y si heu fan axí no tendrán rès de nou.

**

Un nou sistema d' anuncis adoptat

per sa casa papeleria de Planells d' es carré des Sindicat, consisteix en pintá demunt ses pedres des carrés un lletreiro que diga lo que vòlen anunciar.

Aquest sistema no es aplicable á s' hi-vèrn perque s' aygo el borra, y manco à n' es carré de Sant Miquèl perqu' es fanch el tapa.

**

Pareix que ses Ordenanses municipals s' infringeixen à cada passa.

Heu deym perque fa poch temps que se fé un bando manant correigí els abusos d' ets atlòts que jugan p' es carré, y el qual pareix ha estat lletra morta.

S' altre diumenge succehi qu' una dòna véya passava p' es carré d' En Bauló y de còp se sentí un viu doló à un dit ocasionat per una bolla qu' un atlòt tirà amb tota fòrsa en terra, y de rebot li pegá à n' es dit. S' agut doló que li causá li feu pèdre el mon de vista.

S' atlòt heu doná à ses cames, y... «qui l' ha feta que l' engrons» mentres tant aquella pòbre dòna estopeja.

Suplicám al seño Batle, que per mèdi d' els seus Dependents, fassa cumplí dit Bando, que creym encara está vigent.

UN CONSEY Á N' ELS JUGADÓS D' OFICI.


A n' els jugadós d' ofici
Un consey los vuy doná
Perque aprenigan d' estoja
Lo que l' se dú s' ecsercici.

Quant sa setmana cobrau
Estojaule à un racó
Y no entreu en tentació
Si per cap cafè passau.

Si per cap cafè passau
Girau sa cara derrera;
Pensau y considerau
Que sa dòna vos espera.

Si feys lo que vos he dit
Ca-vòstra prosperarà,
Y clamareu: «Benehit
Qui tan bon consey me dá.»

P. M. y A.



Tothòm y tota persona que vulga comprá devocionaris, gròssos ó petits, baratos ó cas, antichs ó modèrns, amb moltes fuyes ó amb pòques, senzills ó de lujo, de manestrala ó de seòra, amb estampes ó sense, que vaja á sa botiga d' els HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, Cadena de Cort, número 11, ahont n' hi ha un gròs surtit desde mènos d' un real à mes de dèu ó vint duros.

PORROS-FUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Sèt setmanes té sa Corema.
SEMBLANSES.—1. En que té corredós.

2. En que ciu de la ploma.

3. En que dú capell.

4. En que es-capsa.

TRIANGUL....—Colomina-Colomin-Colomi-Co-

XARADA.....—Mi-lá.

CAVILACIÓ....—Barceló.

FUGA.....—Més vòlen sobre els òus que ses gallines.

ENDEVINAYA.—Es sahim.

GEROGLIFICH.

J J PISÁ i GUINEA

SEMBLANSES.

1. En que s' assembla un seño à un cuyné?
2. ¿Y un que fa nòsa à un qu' ha dé vení y no ve?
3. ¿Y un cuerno à un qu' ampara s' aygo?
4. ¿Y un escultó à un guixé?

TRIANGUL DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que lletgides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa, un llinatge; sa 2.ª y 3.ª, paraules castellanes; sa 4.ª, lo que diuen à una pareya de cavalls; sa 5.ª una paraula francesa; sa 6.ª, lo que fa s' esplo, sió; sa 7.ª dues consonants; y sa 8.ª, una lletre.

ECSEMÉ.

XARADA

- Animal es sa primera
Que molt de producte dona;
Animal es sa segona
Que si pica desespera;
Animal es sa tercera
Que per dins ses cases viu;
Es tot es un adjetiu
Molt pròpi per gent grossera.

UN EMPLEAT DES CARRIL.

CAVILACIÓ.

GENRE

Compòndre amb aquestes lletres un llinatge.

A. F.

FUGA DE VOCALS.

..V.y. d. m.lts ll.p l. s. m.pj.

ENDEVINAYA.

Som de fòch, y m' he casat
Amb sa qui me mata prest
Y d' aquest bon matrimòni
N' es sortit un fill calent.

(Ses solucions dissapte qui té si som cius.)